

održavanje dnevne likvidnosti na osnovu određenih vrijednosnih papira;

7) propisuje postupak utvrđivanja datuma kojim se banka ili druga finansijska organizacija proglašava nelikvidnom;

8) propisuje minimalne opšte uslove kreditne sposobnosti banaka i drugih finansijskih organizacija.

Mjere iz stava 1. ovog člana primjenjuju se na jedinstven način prema svim bankama, ako zakonom nije drukčije određeno. Narodna banka utvrđuje koje se mjere iz ovog člana i pod kojim uslovima primjenjuju na druge finansijske organizacije.

Član 21.

Narodna banka može propisati obavezu banaka i drugih finansijskih organizacija da, kao minimum za održavanje svoje likvidnosti, drže dio sredstava na svojim računima i u određenim likvidnim plasmanima.

Narodna banka može propisati obavezu banaka i drugih finansijskih organizacija da strukturu svojih plasmana po rokovima dospelosti održavaju u određenim okvirima i usklađuju sa strukturom izvora sredstava po njihovoj ročnosti.

Član 22.

Narodna banka propisuje uslove i način korištenja obavezne rezerve banaka i drugih finansijskih organizacija radi održavanja njihove dnevne likvidnosti.

Za vrijeme korištenja obavezne rezerve kod Narodne banke, banka odnosno druga finansijska organizacija ne može davati kredite, niti vršiti druge plasmane.

Član 23.

Narodna banka može odlukom utvrditi uslove pod kojima su banka i poštanska štedionica obavezne da štedne uloge i depozite po tekućim računima građana u dinarima osiguraju kod osiguravajuće organizacije.

Član 24.

Narodna banka utvrđuje visinu, rokove korištenja i vraćanja i druge uslove za davanje kratkoročnih kredita bankama i drugim finansijskim organizacijama za održavanje njihove dnevne likvidnosti.

Kredite iz stava 1. ovog člana Narodna banka daje na osnovu vrijednosnih papira kojima banke raspolaze, i to:

- 1) blagajničkih zapisa Narodne banke;
- 2) vrijednosnih papira koje izdaje Republika;
- 3) obveznica za koje je Republika zakonom preuzela obavezu da ih amortizuje ili za koje garantuje;
- 4) određenih eskontovanih mjenica preduzeća,
- 5) blagajničkih zapisa banaka i drugih izdavalaca;
- 6) komercijalnih zapisa.

Član 25.

Narodna banka ne može kupovati preko banaka i drugih finansijskih organizacija domaće i inostrane prenosive kratkoročne vrijednosne papire i davati kredite bankama i drugim finansijskim organizacijama koje ne ispunjavaju uslove iz člana 20. stav 1. tačka 8. ove uredbe.

Član 26.

Banka i druga finansijska organizacija je nelikvidna, ako nije u roku izmirila dospelje obaveze plaćanja u zemlji i prema inostranstvu, ili je te obaveze umjesto nje izvršilo drugo pravno lice ili društveno-politička zajednica po osnovu garancija.

Nelikvidna banka i druga finansijska organizacija ne može obavljati plaćanje sa svog žiro-računa.

Izuzetno od odredbe stava 2. ovog člana, nelikvidna banka i druga finansijska organizacija može vršiti plaćanje samo po osnovu štednih uloga i tekućih računa građana u dinarima i deviznih štednih uloga i deviznih računa građana.

Član 27.

Narodna banka propisuje bliže uslove za utvrđivanje nelikvidnosti banaka i drugih finansijskih organizacija.

Organizacija ovlaštena za obavljanje platnog prometa dužna je da podatke na osnovu kojih se utvrđuje nelikvidnost

banke i druge finansijske organizacije, kojima raspolaze u okviru svojih nadležnosti, odmah dostavi Narodnoj banci.

Organizacija ovlaštena za obavljanje platnog prometa obavještava Narodnu banku o stanju likvidnosti banaka i drugih finansijskih organizacija.

Član 28.

Narodna banka utvrđuje datum nelikvidnosti banke i druge finansijske organizacije i o tome obavještava:

- 1) nadležnu organizaciju ovlaštenu za obavljanje platnog prometa;
- 2) skupštinu banke, odnosno druge finansijske organizacije;
- 3) skupštinu društveno-političke zajednice na čijoj je teritoriji sjedište banke, odnosno druge finansijske organizacije;
- 4) sredstva javnog informisanja da je banka nelikvidna.

3. Održavanje likvidnosti u plaćanjima prema inostranstvu

Član 29.

Narodna banka, radi održavanja likvidnosti u plaćanjima prema inostranstvu, donosi odluke i propisuje mjere, a u okviru svojih prava i dužnosti, te mjere samostalno primjenjuje u skladu sa zakonom.

Član 30.

Radi održavanja likvidnosti u plaćanjima prema inostranstvu, Narodna banka kupuje i prodaje devize na deviznom tržištu i obavlja druge poslove propisane zakonom.

Član 31.

Narodna banka rukuje stalnim i tekućim deviznim rezervama Republike, osim dijela tekućih deviznih rezervi kojima upravljaju ovlaštene banke.

Član 32.

Narodna banka može otvarati račune u inostranstvu.

Član 33.

Radi održavanja likvidnosti u plaćanjima prema inostranstvu, u okviru utvrđene devizne politike, Narodna banka može propisati: obavezu da se unaprijed prijavljuju plaćanja prema inostranstvu, obavezu ovlaštenih banaka da drže određeni iznos u devizama ili likvidnim deviznim plasmanima kao minimalnu rezervu za održavanje likvidnosti u plaćanjima prema inostranstvu i druge mjere za koje je ovlaštena zakonom.

Član 34.

Narodna banka može da prodaje i kupuje dinare u inostranstvu.

Član 35.

Narodna banka u skladu sa utvrđenom deviznom politikom preduzima mjere za ostvarivanje obima i strukture uzimanja korištenja inostranih kredita, te prati i kontroliše novčane kreditne odnose sa inostranstvom, u skladu sa zakonom.

Član 36.

Narodna banka obezbjeđuje provođenje platnih i finansijskih ugovora sa inostranstvom.

Član 37.

Narodna banka za održavanje likvidnosti u plaćanjima prema inostranstvu može da se zadužuje u inostranstvu u svoje ime i za svoj račun.

Kredite iz stava 1. ovog člana, sa rokom vraćanja dužim od jedne godine, Narodna banka može uzimati u skladu sa zakonom.

Član 38.

Narodna banka može se zaduživati u svoje ime, a za račun Republike u skladu sa zakonom.

4. Izdavanje novčanika i kovanog novca

Član 39.

Novčanice i kovani novac koji glasi na dinare (gotov novac), zakonsko su sredstvo plaćanja na teritoriji Republike.

9) ograničavanje obima i dinamike rasta plasmana banaka a određeno vrijeme;

10) ostale mjere kojim se obezbjeđuje stabilnost novca i egulisanje količine novca u opticaju za koje je Narodna banka ovlaštena zakonom.

U slučaju odstupanja monetarnih efekata po osnovu deviznih transakcija od utvrđenih monetarnih okvira, Narodna banka dužna je da preduzme dodatne mjere iz svoje nadležnosti, olazeći od odgovornosti za stabilnost valute.

Mjere iz stava 3. ovog člana provodi Narodna banka.

Kupovina vrijednosnih papira iz tačke 3. i odobravanje kredita iz tač. 4, 5. i 6. stava 3. ovog člana vrše se u okvirima projekcije monetarno-kreditne politike.

Mjere iz stava 3. ovog člana primjenjuju se na jedinstven način, prema svim bankama, ako zakonom nije drukčije određeno. Narodna banka utvrđuje koje se mjere iz ovog člana pod kojim uslovima primjenjuju na druge finansijske organizacije.

Član 11.

Narodna banka utvrđuje visinu obavezne rezerve banaka i drugih finansijskih organizacija propisivanjem određenog procenta (stope) od depozita i drugih sredstava.

Narodna banka može utvrditi i visinu obavezne rezerve propisivanjem određenog procenta (stope) od porasta kredita i drugih plasmana banaka i drugih finansijskih organizacija, zavisno od vrste i ročnosti kredita, odnosno plasmana.

Narodna banka može utvrditi visinu obavezne rezerve i propisivanjem diferenciranih procenata (stopa) prema vrsti, ročnosti i veličini depozita i drugih sredstava banaka i drugih finansijskih organizacija, odnosno utvrditi da se na određene lepoziite i druga sredstva ne obračunava obavezna rezerva.

Narodna banka utvrđuje visinu kamatnih stopa na obavezno upisane blagajničke zapise i obaveznu rezervu banaka kod Narodne banke, zavisno od visine kamatnih stopa koje banke obračunavaju i plaćaju na sredstva koja služe kao osnovica za upis blagajničkih zapisa i izdvajanje obavezne rezerve.

Član 12.

Narodna banka utvrđuje način i rokove za obračunavanje i izdvajanje obavezne rezerve na poseban račun.

Banke i druge finansijske organizacije mogu izdvojena sredstva obavezne rezerve koristiti u toku mjeseca za održavanje svoje dnevne likvidnosti pod uslovima koje utvrdi Narodna banka.

Banke i druge finansijske organizacije dužne su da plate Narodnoj banci naknadu za korištenje sredstava obavezne rezerve iz stava 2. ovog člana.

Banke i druge finansijske organizacije koje nepravilno obračunavaju obaveznu rezervu ili koje u propisanom roku ne izdvajaju obaveznu rezervu dužne su da na iznos manje obračunate i izdvojene obavezne rezerve plate Narodnoj banci povećanu naknadu u odnosu na naknadu iz stava 3. ovog člana.

Visinu stope po kojoj se obračunava i plaća naknada iz st. 1. i 4. ovog člana propisuje Narodna banka.

Član 13.

Narodna banka izdaje blagajničke zapise na osnovu odluke kojom se određuje obim, rokovi i drugi uslovi za upis, odnosno platnu tih zapisa.

Blagajničke zapise Narodne banke mogu upisivati banke i druge finansijske organizacije.

Narodna banka može propisati bankama i drugim finansijskim organizacijama, kao mjeru održavanja njihove minimalne likvidnosti i obavezan upis blagajničkih zapisa.

Član 14.

Narodna banka utvrđuje vrstu, visinu, rokove i druge uslove kupovine i prodaje domaćih i inostranih prenosivih kratkoročnih vrijednosnih papira, a može ih kupovati i prodavati bankama i drugim finansijskim organizacijama neposredno ili preko tržišta novca i kratkoročnih vrijednosnih papira.

Član 15.

Narodna banka utvrđuje visinu, rokove korištenja i vraćanja odnosno druge uslove za davanje kratkoročnih kredita bankama i drugim finansijskim organizacijama, i to:

1) na osnovu domaćih i stranih prenosivih vrijednosnih papira za koje su banke dužne avale i koje dospijevaju u roku od najduže jedne godine;

2) na osnovu određenih isprava i za namjene utvrđene odlukom Skupštine Republike;

3) na osnovu založenih obveznica Republike koje dospijevaju u roku do jedne godine i blagajničkih zapisa Narodne banke.

Narodna banka utvrđuje koje vrste vrijednosnih papira i drugih isprava mogu služiti kao osnova za davanje kredita u skladu sa odredbama ovog člana.

Član 16.

Narodna banka utvrđuje opštu eskontnu stopu Narodne banke.

Narodna banka utvrđuje kamatne stope po kojima se naplaćuje kamata na sve kredite i druga potraživanja, odnosno plaća kamata na deponovana sredstva kod Narodne banke.

Narodna banka utvrđuje kamatne stope iz st. 1. i 2. ovog člana u skladu sa odlukom Skupštine Republike.

Član 17.

Narodna banka izdaje i povlači novac i kupovinom, odnosno prodajom deviza na deviznom tržištu, u skladu sa zakonom i utvrđenom monetarno-kreditnom i deviznom politikom.

Član 18.

Narodna banka može ograničiti obim i dinamiku rasta plasmana banaka i drugih finansijskih organizacija ako je to neophodno radi ostvarivanja ciljeva i zadataka monetarno-kreditne politike, i ako se ti ciljevi, odnosno zadaci ne mogu ostvariti drugim mjerama za čije je preduzimanje ovlaštena Narodna banka.

Ako je neophodno da se mjera iz stava 1. ovog člana primjenjuje duže od tri mjeseca, Narodna banka dužna je da zatraži saglasnost Skupštine Republike za dalju primjenu te mjere.

Od ograničenja iz stava 1. ovog člana ne može se izuzeti ni jedna banka i druga finansijska organizacija, a mogu se propisati različita ograničenja odnosno izuzimanja od ograničenja za određene namjene kredita i drugih plasmana banaka i drugih finansijskih organizacija.

Član 19.

Davanje kredita iz čl. 15. i 24. ove uredbe obavlja Narodna banka u skladu sa utvrđenom monetarno-kreditnom i deviznom politikom i odlukom Narodne banke.

2. Održavanje likvidnosti banaka i drugih finansijskih organizacija

Član 20.

Narodna banka, radi održavanja likvidnosti banaka i drugih finansijskih organizacija, donosi odluke kojima:

1) propisuje visinu, uslove i način održavanja minimalne likvidnosti banaka i drugih finansijskih organizacija;

2) propisuje obavezne okvire ročne strukture plasmana banaka i drugih finansijskih organizacija;


3) propisuje način korištenja obavezne rezerve kod Narodne banke radi održavanja likvidnosti banaka i drugih finansijskih organizacija;

4) utvrđuje bankama i drugim finansijskim organizacijama okvire za davanje avala na vrijednosne papire koje izdaju preduzeća, za izdavanje garancija odnosno izdavanje sopstvenih vrijednosnih papira;

5) utvrđuje uslove obrazovanja posebne rezerve banaka i poštanske štedionice radi održavanja likvidnosti u plaćanjima po štednim ulozima i tekućim računima građana u dinarima;

6) propisuje visinu, rokove korištenja i vraćanja i druge uslove za odobravanje kratkoročnih kredita bankama za

nov. P/2175



Član 40.

Sva prava i obaveze i svi poslovi koji glase na novac, a zaključeni su u Republici između preduzeća, drugih domaćih pravnih lica i građana, kao i građana sa stranim licima, izražavaju se u dinarima i izvršavaju sredstvima plaćanja koja glase na dinare, ako zakonom nije drukčije određeno.

Član 41.

Novčana jedinica Republike je dinar, koji se dijeli na 100 para.

Član 42.

Narodna banka izdaje i izrađuje novčanice i kovani novac, te utvrđuje apoeine i osnovna obilježja novčanica i kovanog novca.

Narodna banka donosi odluku o puštanju u opticaj i povlačenju iz optičaja novčanica i kovanog novca.

Narodna banka može izradivati administrativne, sudske i druge takse, poštanske marke, vrijednosne papire odnosno druge vrijednosnice.

Član 43.

Narodna banka snabdijeva novčanicama i kovanim novcem organizaciju ovlaštenu za obavljanje platnog prometa u skladu sa projekcijom monetarno-kreditne politike.

Troškove iz stava 1. ovog člana snosi Narodna banka. Narodna banka snosi troškove zamjene oštećenih novčanica i troškove povlačenja pohabanih novčanica koje za njen račun obavlja organizacija ovlaštena za obavljanje platnog prometa.

Član 44.

Najniži apoen u prometu kojim se zaokružuje krajnji obračun u gotovinskom i bezgotovinskom platnom prometu i poslovnim knjigama utvrđuje Narodna banka.

Član 45.

Novčanice i kovani novac koji se povlače iz optičaja pre-staju biti zakonsko sredstvo plaćanja i zamjenjuju se u rokovima i na način koji se utvrđuje odlukom Narodne banke.

Član 46.

Narodna banka zamjenjuje novčanice i kovani novac koji su postali nepodesni za promet, i to pohabane novčanice u punom iznosu, a oštećene novčanice i kovani novac pod uslovima koje ona odredi.

Član 47.

Narodna banka izrađuje novčanice i kovani novac odnosno vrijednosnice iz člana 42. stav 3. ove uredbe u organizacionom dijelu Narodne banke formiranom za obavljanje ovih poslova.

Izuzetno od odredbe stava 1. ovog člana mogu se izradivati novčanice i kovani novac kod drugih specijalizovanih organizacija u Republici i u inostranstvu kada ne postoji mogućnost izrade u vlastitom organizacionom dijelu Narodne banke.

5. Poslovi za račun Republike

Član 48.

Narodna banka prima u depozit sredstva društveno-političkih zajednica i obavlja usluge u domenu kreditnih i drugih bankarskih poslova kao i druge zakonom propisane poslove za potrebe Republike.

Usluge koje Narodna banka vrši za potrebe oružanih snaga za druge potrebe odbrane Republike propisane zakonom vode se odvojeno.

Član 49.

Novčanim sredstvima društveno-političkih zajednica, u smislu člana 48. stav 1. ove uredbe smatraju se sredstva budžeta, sredstva organa uprave, organizacija i fondova društveno-političkih zajednica.

Član 50.

Narodna banka može davati kredite Republici za potrebe republičkog budžeta i to u visini, na način i pod uslovima utvrđenim zakonom za svaki pojedinačni kredit.

Izuzetno od odredbe stava 1. ovog člana Narodna banka može davati kratkoročne kredite Republici radi premoštavanja vremenske neusklađenosti između pritičanja prihoda i izvršavanja rashoda republičkog budžeta. Rok vraćanja kredita je najkasnije do kraja tekuće budžetske godine.

Davanje kredita Republici prema odredbama ovog člana može se vršiti samo u okvirima projekcije monetarno-kreditne politike.

Član 51.

Narodna banka obavlja usluge vezane za kreditne i druge bankarske poslove za potrebe oružanih snaga Republike i za druge potrebe odbrane propisane zakonom.

6. Poslovi kontrole

Član 52.

Narodna banka obavlja kontrolu provođenja mjera monetarno-kreditne i devizne politike i propisa kojima su uređeni devizno poslovanje i kreditni odnosi sa inostranstvom, promet robe i usluga sa inostranstvom i obavljanje privrednih djelatnosti u inostranstvu od strane banaka i drugih finansijskih organizacija.

Blize uslove i način vršenja kontrole, vrstu, rokove, redoslijed i jedinstveni postupak preduzimanja mjera propisuje Narodna banka.

Član 53.

Pri obavljanju kontrole, u smislu člana 52. ove uredbe, Narodna banka ima pravo uvida u poslovne knjige i ostalu dokumentaciju banaka, drugih finansijskih organizacija i krajnjih korisnika sredstava.

Banke i druge finansijske organizacije dužne su da na zahtjev Narodne banke, dostave potrebne podatke za obavljanje kontrole iz člana 52. ove uredbe.

Narodna banka obavlja kontrolu iz člana 52. ove uredbe i pregledom izvještaja i druge dokumentacije koju dobija od banaka i drugih finansijskih organizacija, kao i pregledom podataka i druge dokumentacije kojom raspolažu, a koja se odnosi na primjenu propisa od strane banaka i drugih finansijskih organizacija.

Član 54.

Ako se kontrolom iz člana 52. stav 1. ove uredbe utvrdi da je banka ili druga finansijska organizacija postupila suprotno mjerama i propisima iz tog člana, Narodna banka preduzima mjere prema toj banci, odnosno drugoj finansijskoj organizaciji, kao i prema rukovodećim odnosno ovlaštenim radnicima banke, odnosno druge finansijske organizacije.

Član 55.

Mjere iz člana 54. ove uredbe koje se preduzimaju prema banci, odnosno drugoj finansijskoj organizaciji, su:

1) obustavljanje kupovine vrijednosnih papira iz člana 14. i kreditiranja iz čl. 15. i 24. ove uredbe u trajanju od 10 do 30 dana;

2) ograničenje rasta obima plasmana u trajanju od 30 do 60 dana;

3) obustavljanje plaćanja u inostranstvu, izuzev plaćanja po dospjelim inostranim kreditima i konvencijskim obavezama, u trajanju od 10 do 60 dana;

4) ograničenje zaduženja u inostranstvu u trajanju od 30 do 60 dana;

5) predlaganje nadležnim organima banke, odnosno druge finansijske organizacije da se rukovodeći odnosno ovlašteni radnik suspenduje, odnosno smijeni sa dužnosti;

6) druge mjere predviđene zakonom.

Mjere iz ovog člana i rok njihovog trajanja izriču se rješenjem koje donosi guverner Narodne banke, a koje je konačno u upravnom postupku.

Član 56.

Ako se mjerama preduzetim prema banci, odnosno drugoj finansijskoj organizaciji u utvrđenom roku, u smislu člana 55. ove uredbe ne obezbijedi zakonito poslovanje, Narodna banka pristupiće naplati svih potraživanja od te banke, odnosno druge finansijske organizacije i oduzeće joj ovlaštenje za obavljanje

Član 68.

Način i obim usklađenog evidentiranja, prikupljanja, obra-
z, iskazivanja i prenošenja podataka i informacija od interesa
i subjekte društvenog sistema informisanja propisuje Narodna
banka u skladu sa zakonom.

Ostali poslovi Narodne banke Bosne i Hercegovine

Član 69.

Narodna banka može da kupuje i prodaje zlato i druge
cjenite metale, izdaje i izrađuje odnosno kupuje i prodaje
ovac od zlata i drugih plemenitih metala.

Narodna banka može da izvozi i iznosi monetarno zlato u
inostranstvo i da uvozi i unosi monetarno zlato iz inostranstva
kovanom i neprerađenom obliku.

Član 70.

Narodna banka obavlja za račun Republike, u skladu sa
zakonom, sve poslove u vezi sa uzimanjem i otplaćivanjem
zajmova Republike u inostranstvu.

Narodna banka obavlja u ime i za račun Republike
dredene poslove u vezi sa uzimanjem i otplaćivanjem zajmova
Republike u zemlji, u skladu sa zakonom.

Član 71.

U oblasti odbrane Narodna banka vrši usluge u obavljanju
oslova i zadataka predviđenih Ustavom Republike Bosne i
Hercegovine, zakonom i drugim propisima iz oblasti odbrane
oji su joj stavljeni u djelokrug.

Član 72.

Narodna banka utvrđuje jedinstvenu tarifu po kojoj se
aplaćuje naknada za usluge koje vrši.

II - ORGANI NARODNE BANKE BOSNE I
HERCEGOVINE

Član 73.

Organi Narodne banke su Savjet Narodne banke i guverner
Narodne banke.

Član 74.

Savjet Narodne banke čine guverner, dva viceguvernera i
četiri člana iz reda stručnjaka.

Članove Savjeta Narodne banke iz reda stručnjaka imenuje
kupština Republike.

Članovi Savjeta Narodne banke se imenuju na četiri godine.

Članovi Savjeta Narodne banke iz reda stručnjaka ne mogu
iti ugovorno vezani ili zaposleni u institucijama koje kontrolira
Narodna banka i ne mogu biti članovi organa upravljanja i
ukovođenja institucija koje kontrolira Narodna banka.

Savjet Narodne banke i svaki njegov član pojedinačno za
dilućivanje o poslovima iz svoga djelokruga odgovorni su
kupštini Republike.

Član 75.

Savjet Narodne banke o poslovima iz svog djelokruga,
dilućuje na sjednicama, većinom glasova svih članova Savjeta
Narodne banke.

Član 76.

U upravljanju poslovima Narodne banke koji se odnose na
redlaganje i provođenje monetarnog, kreditnog i deviznog
stema, monetarno-kreditne i devizne politike, Savjet Narodne
banke odlučuje o:

- 1) utvrđivanju nacrta odnosno prijedloga zakona iz oblasti
monetarno-kreditnog i deviznog sistema i prijedloga monetar-
-kreditne i devizne politike čije je predlaganje u nadležnosti
Narodne banke;
- 2) donošenju finansijskog plana i godišnjeg obračuna Na-
-odne banke;
- 3) donošenju Statuta Narodne banke;
- 4) izdavanju novih apocna novčanica i kovanog novca,
rdivanju osnovnih obilježja novih novčanica i kovanog nov-
-zaokruživanju krajnjih obračuna u gotovinskom platnom
metu i puštanju u opticaj i povlačenju iz optičaja novčanica
ovanog novca;

- 5) načinu i uslovima kupovine i prodaje zlata u inostranstvu
i drugih plemenitih metala i iznošenju monetarnog zlata;
- 6) mogućnosti i finansijskoj opravdanosti sanacije banke;
- 7) prigovoru banke protiv rješenja o pokretanju postupka
za utvrđivanje uslova za otvaranje postupka stečaja nad ban-
kom.

Član 77.

Odluke Savjeta Narodne banke objavljuju se u "Službenom
listu RBiH".

Član 78.

Savjet Narodne banke donosi poslovnik.

Član 79.

Guverner Narodne banke ovlašten je da donosi uputstva za
primjenu propisa i odluka Savjeta Narodne banke iz člana 76.
ove uredbe.

Član 80.

Guverner Narodne banke rukovodi poslovanjem Narodne
banke i organizuje njen rad.

Član 81.

Guverner Narodne banke predstavlja Narodnu banku.

Član 82.

Guverner Narodne banke

a) odlučuje o:

- 1) utvrđivanju mjera za provođenje monetarno-kreditne i
devizne politike;
- 2) utvrđivanju metodologije monetarnog planiranja;
- 3) izdavanju odnosno ukidanju dozvole za osnivanje bana-
ka;
- 4) utvrđivanju osnova i visine obavezne rezerve banaka i
drugih finansijskih organizacija i utvrđivanju načina, uslova i
rokova za obračunavanje i izdvajanje obavezne rezerve;
- 5) utvrđivanju načina i uslova korištenja obavezne rezerve
za održavanje dnevne likvidnosti, kao i naknada za manje
izdvojenu obaveznu rezervu;
- 6) izdavanju blagajničkih zapisa Narodne banke;
- 7) utvrđivanju visine, rokova korištenja i vraćanja i drugih
uslova za davanje kratkoročnih kredita bankama;
- 8) utvrđivanju kamatnih stopa Narodne banke;
- 9) ograničavanju obima i dinamike rasta plasmana banaka
i drugih finansijskih organizacija;
- 10) propisivanju obaveza banaka i drugih finansijskih or-
ganizacija u pogledu održavanja minimalne likvidnosti,
održavanja strukture plasmana po rokovima dospelosti u
određenim okvirima i usklađivanju rokova plasmana sa struk-
turom izvora sredstava po njihovoj ročnosti;
- 11) utvrđivanju bankama i drugim finansijskim organizaci-
jama okvira za davanje avala na vrijednosne papire, za izda-
vanje garancija i za izdavanje sopstvenih vrijednosnih papira;
- 12) utvrđivanju obaveza banaka i poštanske štedionice da
drže posebnu rezervu radi obezbjeđivanja likvidnosti plaćanja
po štednim ulozima građana u dinarima i obaveze osiguranja
ovih uloga kod osiguravajućih organizacija;
- 13) propisivanju minimalnih uslova kreditne sposobnosti
koje moraju ispunjavati banke i druge finansijske organizacije;
- 14) propisivanju obaveze ovlaštenih banaka da drže
određeni iznos u devizama ili drugim deviznim likvidnim pla-
smanima kao minimalnu rezervu za održavanje likvidnosti u
plaćanjima prema inostranstvu;
- 15) donošenju propisa o funkcionisanju i razvoju jedinstve-
nog informacionog sistema;
- 16) davanju kratkoročnih kredita za potrebe republičkog
budžeta;
- 17) utvrđivanju tarife po kojoj se naplaćuju naknade za
usluge koje vrši narodna banka;
- 18) propisivanju bližih uslova i načina obavljanja kontrole,
vrsti, rokovima, redoslijedu i jedinstvenom postupku preduzi-
manja mjera prema bankama i drugim finansijskim organizaci-
jama;

19) propisivanju minimuma obima, oblika i sadržaja programa ekonomsko-finansijske revizije i izvještaja o ekonomsko-finansijskoj reviziji za banke i druge finansijske organizacije i donošenju odluka i opštih akata iz oblasti poslovanja Narodne banke koji ovom uredbom nisu stavljeni u nadležnost Savjeta Narodne banke.

b) utvrđuje:

- 1) izvještaje o provođenju monetarno-kreditne i devizne politike i politike kreditnih odnosa sa inostranstvom;
- 2) koji se plasmani banaka i drugih finansijskih organizacija smatraju rizičnim kao i stepen rizičnosti tih plasmana;
- 3) izvještaje o obavljenim kontrolama i preduzetim mjerama.

Odluke iz stava 1. ovog člana objavljuju se u "Službenom listu RBiH".

Član 83.

Za vrijeme ratnog stanja ili u slučaju neposredne ratne opasnosti poslove iz nadležnosti Savjeta Narodne banke obavlja guverner Narodne banke.

Po prestanku uslova iz stava 1. ovog člana, guverner Narodne banke donesene odluke podnosi na potvrdu Savjetu Narodne banke.

Član 84.

Ako guverner Narodne banke u roku od dva radna dana od donošenja odluke obustavi izvršenje odluke i opšteg akta Savjeta Narodne banke, u skladu sa ustavnim ovlaštenjima, dužan je da o tome obavijesti Skupštinu Republike.

Član 85.

Guverner Narodne banke odgovoran je za svoj rad Skupštini Republike.

Član 86.

Guvernera Narodne banke imenuje Skupština Republike, na period od četiri godine.

Član 87.

Skupština Republike, na prijedlog guvernera Narodne banke, imenuje dva viceguvernera, na period od četiri godine.

Viceguverneri su odgovorni za svoj rad Skupštini Republike.

Statutom Narodne banke određuju se poslovi koje guverner Narodne banke iz svog djelokruga može prenijeti na viceguvernera.

Član 88.

Guverneru odnosno viceguvernerima Narodne banke prestatje mandat prije isteka perioda na koji su imenovani prihvatanjem neopozive ostavke i u slučajevima propisanim zakonom za prestanak radnog odnosa i ako u okviru svojih prava i dužnosti ne obezbjeđuju sprovođenje ove uredbe i drugih propisa i opštih akata Skupštine Republike.

Guverneru odnosno viceguvernerima Narodne banke prestatje mandat prije isteka perioda na koji su imenovani danom kada Skupština Republike utvrdi da je nastupio neki od razloga iz stava 1. ovog člana.

IV - ORGANIZACIJA NARODNE BANKE BOSNE I HERCEGOVINE

Član 89.

Narodna banka ima svojstvo pravnog lica.
Sjedište Narodne banke je u Sarajevu.
Narodna banka može, po potrebi, obrazovati poslovne jedinice izvan sjedišta Narodne banke, na teritoriji Republike.

Član 90.

Narodna banka može biti član međunarodnih finansijskih organizacija i učestvovati u međunarodnim finansijskim organizacijama. Ako se za ovu svrhu koriste sredstva iz republičkog budžeta, potrebna je saglasnost Skupštine Republike.

Član 91.

Narodna banka ima Statut.
Statut Narodne banke donosi Savjet Narodne banke, a potvrđuje ga Skupština Republike.

Član 92.

Osnove organizacije u poslovanju Narodne banke utvrđuju se Statutom Narodne banke.

Član 93.

Statutom Narodne banke utvrđuju se poslovi i zadaci koje obavljaju radnici sa posebnim ovlaštenjima i odgovornostima, postupak izbora i vrijeme na koje se biraju ti radnici.

Član 94.

Pečat Narodne banke sadrži naziv ustanove ispisan latiničnim i ćirilničnim pismom i grb Republike.

Član 95.

Na radnike Narodne banke, u pogledu prava, obaveza i odgovornosti, shodno se primjenjuju odredbe Zakona o državnoj upravi - Prečišćeni tekst ("Službeni list SRBiH", br. 8/90, 22/90, 10/91 i 14/91) i ("Službeni list RBiH", broj 4/92).

V - PRIHODI, RASHODI I FONDOVI NARODNE BANKE BOSNE I HERCEGOVINE

Član 96.

Narodna banka ostvaruje prihode od:

- 1) kamata i drugih prihoda na sredstva deponovana u inostranstvu;
- 2) kamata na kredite koje neposredno daje;
- 3) naknada za sredstva ustupljena društveno-političkim zajednicama na trajno korištenje;
- 4) ostatka realizovanih pozitivnih kursnih razlika, po pokriću realizovanih negativnih kursnih razlika;
- 5) naknada za vršenje usluga;
- 6) kupovine i prodaje vrijednosnih papira;
- 7) kamata na kredite i druge plasmane iz primarne emisije i iz sredstava depozita društveno-političkih zajednica koji se daju bankama i drugim korisnicima i naknade za sredstva ustupljena preduzećima na trajno korištenje;
- 8) prihoda po posebnim zakonima;
- 9) ostalih prihoda koje ostvaruje svojim poslovanjem.

Član 97.

Iz prihoda koje ostvari Narodna banka propisanih u članu 96. ove uredbe, podmiruju se:

- 1) kamate i drugi troškovi po inostranim kreditima;
- 2) kamate na sredstva koja se drže kod Narodne banke;
- 3) kamate i drugi troškovi po vrijednosnim papirima;
- 4) troškovi po devizno-valutnim poslovima;
- 5) nepokrivene realizovane kursne razlike, po izvršenom pokriću iz realizovanih pozitivnih kursnih razlika;
- 6) rashodi po posebnim zakonima;
- 7) troškovi izrade novčanica i kovanog novca;
- 8) materijalni troškovi i troškovi amortizacije;
- 9) ostali troškovi koje Narodna banka ima u svom poslovanju.

Iz prihoda koje ostvaruje Narodna banka propisanih u članu 96. ove uredbe obezbjeđuju se sredstva za:

- 1) fond osnovnih sredstava;
- 2) fond posebne rezerve;
- 3) prava po osnovu rada radnika u Narodnoj banci.

Član 98.

Ostatak realizovanih pozitivnih kursnih razlika iz člana 96. stav 1. tačka 4. ove uredbe prenosi se u fond posebne rezerve Narodne banke na poseban podračun i može se koristiti samo za pokriće nepokrivenih realizovanih negativnih kursnih razlika.

Rashodi iz člana 97. stav 1. tačka 6. ove uredbe izvršavaju se u visini ostvarenih prihoda propisanih u članu 96. stav 1. tačka 8. ove uredbe, ako zakonom nije drukčije propisano.

Član 99.

Troškovi Narodne banke koji nastaju u obavljanju poslova za račun Republike pokrivaaju se iz republičkog budžeta.

Član 100.

Savjet Narodne banke dužan je da do kraja tekuće godine mese finansijski plan za narednu godinu i do kraja prvog mjeseca naredne godine obračun za prethodnu godinu.

Izuzetno, ukoliko se finansijski plan ne donese u roku iz stava 1. ovog člana Savjet Narodne banke donosi odluku o privremenom finansiranju Narodne banke.

Član 101.

Višak prihoda nad rashodima Narodne banke, nakon izmijena obaveza propisanih u članu 97. stav 2. odnosno u članu 1. stav 1. ove uredbe, predstavlja prihod republičkog budžeta, a zakonom nije drukčije propisano.

Višak rashoda nad prihodima Narodne banke pokriva se iz posebne rezerve Narodne banke, a ako sredstva fonda su dovoljna, višak rashoda pokriva se iz republičkog budžeta.

Član 102.

Za pribavljanje stvari i prava koja čine osnovna sredstva narodne banke obrazuje se fond osnovnih sredstava.

Sredstva za fond osnovnih sredstava predviđaju se finansijskim planom Narodne banke, a utvrđuju godišnjim obračunom narodne banke.

Član 103.

Za pokriće razlika nastalih u poslovanju Narodne banke prazuje se fond posebne rezerve.

Sredstva za fond posebne rezerve izdvajaju se iz prihoda, iznosu koji odlukom odredi Savjet Narodne banke ili prilikom vrđivanja rashoda iz člana 97. stav 2. tačka 2. ove uredbe.

Odluku o upotrebi sredstava fonda posebne rezerve donosi guverner Narodne banke.

Član 104.

Sredstva po osnovu rada radnika u Narodnoj banci predaju se finansijskim planom, a utvrđuju godišnjim obračunom narodne banke.

Član 105.

Odluku o namjenama i visini izdvajanja sredstava za potrebe propisane u članu 97. stav 2. ove uredbe donosi Savjet narodne banke do datuma predviđenog za podnošenje godišnjeg obračuna.

I - KAZNE ODREDBE

Član 106.

Novčanom kaznom od 30.000 do 2.500.000 dinara kazniće se za privredni prestup odgovorno lice u Narodnoj banci:

1) ako preko banke, odnosno druge finansijske organizacije prenosive kratkoročne vrijednosne papire ili banci ili drugoj finansijskoj organizaciji da kredit iako na osnovu podataka kojima raspolaže proizlazi da nisu ispunjeni minimalni uslovi kreditne sposobnosti propisani ovom uredbom (član 25.);

2) ako ne obavlja kontrolu ili ne preduzima mjere iz svoje dužnosti (čl. 52, 55, 59. i 60.).

Član 107.

Novčanom kaznom od 20.000.000 do 40.000.000 dinara kazniće se za privredni prestup banka ili druga finansijska organizacija:

1) ako se pri davanju avala, izdavanju garancija i izdavanju ostalih vrijednosnih papira ne pridržava propisanih okvira (član 20. stav 1. tačka 4.);

2) ako likvidna sredstva ne održava u određenom obimu ili fakturi koju propiše Narodna banka (član 21.);

3) ako se ne pridržava mjera koje donosi Narodna banka propisanih ovom uredbom (čl. 10, 20, 23, 33, 67. i 68.);

4) ako ne izvršava naloge Narodne banke iz člana 61. ove uredbe;

5) ako na zahtjev Narodne banke ne obezbijedi u određenom roku izvještaj o ekonomsko-finansijskoj reviziji godišnjeg obračuna i poslovanja (član 63.).

Za radnje iz stava 1. ovog člana kazniće se za privredni prestup i odgovorno lice u banci ili drugoj finansijskoj organizaciji novčanom kaznom od 30.000 do 2.500.000 dinara.

Član 108.

Novčanom kaznom od 10.000 do 100.000 dinara kazniće se za prekršaj radnik banke, odnosno druge finansijske organizacije koji ne izvrši nalog radnika Narodne banke (član 61. stav 2.).

VII - PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Član 109.

Narodna banka, u skladu sa ovom uredbom je pravni sljednik Narodne banke Bosne i Hercegovine prema odredbama Zakona o Narodnoj banci Bosne i Hercegovine ("Službeni list SRBiH", broj 30/90), Zakona o Narodnoj banci Jugoslavije i jedinstvenom monetarnom poslovanju narodnih banaka republika i narodnih banaka autonomnih pokrajina ("Službeni list SFRJ", br. 34/89, 88/89, 61/90 i 96/91), Uredbe sa zakonskom snagom o primjeni Zakona o Narodnoj banci Bosne i Hercegovine za vrijeme ratnog stanja ili u slučaju neposredne ratne opasnosti ("Službeni list RBiH", broj 6/92), Uredbe sa zakonskom snagom o preuzimanju i primjenjivanju saveznih zakona koji se u Bosni i Hercegovini primjenjuju kao republički zakoni ("Službeni list RBiH", broj 2/92) u dijelu člana 1. poglavlja I tačke 1. podtačke 18.

Član 110.

Guverner i viceguverner Narodne banke Bosne i Hercegovine koji su imenovani u skladu sa odredbama Zakona o Narodnoj banci Bosne i Hercegovine ("Službeni list SRBiH", broj 30/90), obavljaju funkcije do isteka mandata na koji su imenovani.

Član 111.

Do imenovanja Savjeta Narodne banke, u skladu sa odredbama ove uredbe funkcije Savjeta Narodne banke obavlja guverner Narodne banke.

Član 112.

Narodna banka uskladiće opšte akte o organizaciji i poslovanju sa odredbama ove uredbe, u roku od tri mjeseca od dana stupanja na snagu ove uredbe.

Član 113.

Podzakonski akti i propisi doneseni u skladu sa Zakonom o Narodnoj banci Jugoslavije i jedinstvenom monetarnom poslovanju narodnih banaka republika i narodnih banaka autonomnih pokrajina ("Službeni list SFRJ", br. 34/89, 88/89, 61/90 i 96/91), odnosno Zakona o Narodnoj banci Bosne i Hercegovine ("Službeni list SRBiH", broj 30/90) i Uredbom sa zakonskom snagom o preuzimanju i primjenjivanju saveznih zakona koji se u Bosni i Hercegovini primjenjuju kao republički zakoni ("Službeni list RBiH", broj 2/92) odnosno Uredbom sa zakonskom snagom o primjeni Zakona o Narodnoj banci Bosne i Hercegovine za vrijeme ratnog stanja ili u slučaju neposredne ratne opasnosti ("Službeni list RBiH", broj 6/92), ostaju na snazi i primjenjuju se do donošenja odgovarajućih podzakonskih akata i propisa u skladu sa ovom uredbom, a najduže za tri mjeseca od dana stupanja na snagu ove uredbe.

Član 114.

Danom stupanja na snagu ove uredbe prestaje da važe:

- Zakon o Narodnoj banci Bosne i Hercegovine ("Službeni list SRBiH", broj 30/90),

- Zakon o Narodnoj banci Jugoslavije i jedinstvenom monetarnom poslovanju narodnih banaka republika i narodnih banaka autonomnih pokrajina ("Službeni list SFRJ", br. 34/89, 88/89, 61/90 i 96/91).

- Uredba sa zakonskom snagom o primjeni Zakona o Narodnoj banci Bosne i Hercegovine za vrijeme ratnog stanja ili u slučaju neposredne ratne opasnosti ("Službeni list RBiH", broj 6/92),

- Uredba sa zakonskom snagom o preuzimanju i primjenjuju kao republički zakoni, u dijelu člana 1. poglavlja I tačke 1. podtačke 18. ("Službeni list RBiH", broj 2/92) i Zakon o prenosu novčanih sredstava depozita društveno-političkih zajednica u depozit banaka ("Službeni list SRBiH", broj 24/91).

Član 115.

Ova uredba stupa na snagu danom objavljivanja u "Službenom listu RBiH".

PR broj 1403/93

11. januara 1993. godine

Sarajevo

Predsjednik

Predsjedništva RBiH,
Alija Izetbegović, s. r.

2

Na osnovu Amandmana LI tačka 5. stav 3. na Ustav Republike Bosne i Hercegovine, Predsjedništvo Republike Bosne i Hercegovine, na prijedlog Vlade Republike Bosne i Hercegovine, donosi

UREDBU SA ZAKONSKOM SNAGOM O ELEKTROPRIVREDI

I - OPĆE ODREDBE

Član 1.

Ovom uredbom reguliraju se naročito: organizacija i obavljanje elektroprivredne djelatnosti; sredstva; elektroenergetski bilans; planiranje i razvoj; izgradnja i održavanje elektroenergetskih objekata; odnosi sa potrošačima; javnost rada i nadzor nad zakonitošću u ovoj oblasti rada i ostala pitanja.

Član 2.

Elektroenergetski sistem Republike Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: Republika), predstavlja tehnološku i ekonomsku cjelinu na teritoriji Republike, a sačinjavaju ga: proizvodnja, prijenos i distribucija električne energije i upravljanje elektroenergetskim sistemom.

Član 3.

Proizvodnja, prijenos i upravljanje elektroenergetskim sistemom i distribucija električne energije elektroprivredne su djelatnosti, koje su nezamjenjiv uvjet života i rada građana, rada drugih preduzeća i Republike.

Član 4.

Pod proizvodnjom električne energije podrazumijeva se proizvodnja u hidroelektranama, termoelektranama i drugim elektranama (u daljem tekstu: proizvodnja).

Pod prijenosom električne energije podrazumijeva se preuzimanje električne energije od proizvodnje i iz elektroenergetskih sistema drugih država, njen prijenos sa transformacijom (u daljem tekstu: prijenos).

Pod distribucijom električne energije podrazumijeva se transformacija, dalji prijenos preuzete energije i isporuka potrošačima (u daljem tekstu: distribucija).

Pod upravljanjem elektroenergetskim sistemom, podrazumijeva se upravljanje proizvodnjom, elektroenergetskim tokovima u prijenosnoj i distributivnim mrežama i potrošnjom, i to sa ekonomskog i tehnološkog stanovišta, na osnovi optimalnog interesa Republike i njenih građana (u daljem tekstu: upravljanje).

Član 5.

Elektroenergetski sistem Republike može se povezivati sa elektroenergetskim sistemima drugih država radi osiguranja izvoza i uvoza električne energije i paralelnog rada sa elektroenergetskim sistemima drugih država i u europskoj elektroenergetskoj međupovezanosti.

Član 6.

Potrošačem električne energije (u daljem tekstu: potrošač), smatra se korisnik električne energije koji preuzima električnu energiju iz elektroenergetskog sistema.

II - ORGANIZACIJA I OBAVLJANJE ELEKTROPRIVREDNE DJELATNOSTI

1. Osnivanje Javnog preduzeća

Član 7.

Radi proizvodnje, prijenosa, distribucije električne energije i upravljanja elektroenergetskim sistemom, trajnog i sigurnog snabdijevanja potrošača kvalitetnom električnom energijom, privrednog razvoja Republike, ostvarivanja tehnološko-tehnološke cjeline elektroprivredne djelatnosti, stabilnosti elektroenergetskog sistema u cjelini ili pojedinih dijelova Skupština Republike Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: Skupština Republike) osniva javno preduzeće Elektroprivreda Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: Javno preduzeće).

Član 8.

Prirodni energetske potencijali koji služe za proizvodnju električne energije dobra su od opšteg interesa, pa radi ustancvljavanja posebne zaštite tih dobara Republika povjerava Javnom preduzeću korišćenje energetskih potencijala koji služe neposredno za proizvodnju električne energije.

Republika će posebnim zakonom propisati uvjete za korišćenje energetskih resursa koji služe za proizvodnju električne energije.

Član 9.

Firma Javnog preduzeća glasi:
Javno preduzeće Elektroprivreda Bosne i Hercegovine
Sarajevo sa potpunom odgovornošću.

Skraćeni naziv firme glasi:

JP Elektroprivreda BiH, Sarajevo, p. o.

Sjedište firme je u Sarajevu.

Član 10.

Osnovne djelatnosti Javnog preduzeća su: proizvodnja; prijenos i distribucija električne energije; upravljanje elektroenergetskim sistemom; izvoz i uvoz električne energije.

Javno preduzeće može obavljati i druge djelatnosti koje služe potpunijem iskorišćavanju kapaciteta i materijala kojim se obavljaju djelatnosti iz stava 1. ovog člana, odnosno, kojima se doprinosi potpunijem iskorištavanju sredstava za rad i postizanju poboljšanih poslovnih rezultata, uz prethodnu saglasnost Vlade Republike Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: Vlada).

Član 11.

Posebni društveni interes u Javnom preduzeću, u pogledu elektroprivredne djelatnosti, ostvaruje se kroz:

1. usklađivanje razvoja elektroenergetske djelatnosti s razvojnim planovima Republike i stvaranjem uvjeta za realizaciju planova;
2. usklađivanje organizacije elektroenergetskog sistema s planovima i potrebama Republike;
3. zaštitu životne okoline u skladu sa zakonom;
4. racionalnu izgradnju i korišćenje elektroenergetskih objekata, u skladu sa zakonom;
5. imenovanje članova Upravnog odbora;
6. davanje saglasnosti na Statut Javnog preduzeća i imenovanje direktora Javnog preduzeća;
7. davanje saglasnosti na Opće uvjete za isporuku električne energije i Tarifni sistem za prodaju električne energije;
8. kontrolu cijena električne energije;
9. podsticanje izgradnje malih hidroelektrana;
10. provjeru ukupne energetske i ekonomske efikasnosti korišćenja električne energije i poduzimanje mjera za doseganje razine efikasnosti korišćenja električne energije u razvijenim zemljama;
11. druge pogodne načine kojima se osigurava siguran rad i funkcioniranje elektroenergetskog sistema.

Član 12.

Javno preduzeće dužno je osigurati uvjete za obavljanje poslova i zadataka radi kojih je osnovano.

U smislu odredbe stava 1. ovog člana Javno preduzeće svojom organizacijom i poslovanjem osigurava:

- tehničko-tehnološko jedinstvo elektroenergetskog sistema Republike Bosne i Hercegovine;
- stabilnost poslovanja Javnog preduzeća;
- zaštitu okoline u skladu sa zakonom i standardima;
- razvoj i usklađenost razvoja Javnog preduzeća sa potrebama razvoja privrede i drugih potrošača električne energije u Republici;
- ostvarivanje poslovnih odnosa po ekonomskim uvjetima privredivanja, u skladu sa aktima kojima se reguliraju sistem i politika cijena električne energije i odnosi sa potrošačima;
- tehničko-tehnološku povezanost elektroenergetskog sistema sa elektroenergetskim sistemima drugih država;
- efikasnost upravljanja, operativnost u donošenju odluka i sigurnost njihovog sprovođenja u okviru Javnog preduzeća.

Član 13.

Javno preduzeće odgovorno je za uspješno funkcioniranje elektroenergetskog sistema Bosne i Hercegovine i za uredno snabdijevanje potrošača kvalitetnom električnom energijom u skladu sa aktima kojima se reguliraju odnosi isporučioaca i potrošača električne energije.

Javno preduzeće odgovorno je i za provođenje mjera zaštite okoline pri proizvodnji, prijenosu i upravljanju elektroenergetskim sistemom.

Unutarnja organizacija Javnog preduzeća

Član 14.

Javno preduzeće, kao jedinstven pravni subjekt, organizira se na funkcionalnom, procesno-radnom i teritorijalnom principu, čime se omogućava uspješno izvršavanje funkcije, efikasnost u upravljanju, uspješnost u poslovanju, operativnost u donošenju odluka i obaveznost njihovog sprovođenja na cijeloj teritoriji Republike.

Na pravilnik o unutrašnjoj organizaciji Javnog preduzeća saglasnost daje Vlada.

Organi Javnog preduzeća

Član 15.

Organi upravljanja i rukovođenja Javnog preduzeća su: Upravni odbor i direktor.

Član 16.

Upravni odbor Javnog preduzeća ima devet članova koje imenuje i razrješava Vlada i to šest članova iz reda naučnih i stručnih radnika i privrednika i tri člana iz reda radnika Javnog preduzeća.

Član 17.

- Upravni odbor Javnog preduzeća:
- utvrđuje poslovnu i razvojnu politiku;
 - donosi odluke o usvajanju planova razvoja i poslovanja;
 - donosi godišnji elektroenergetski bilans;
 - odlučuje o statusnim promjenama, uz saglasnost Vlade;
 - odlučuje o osnivanju drugih preduzeća i imenuje članove Upravnih odbora tih preduzeća, uz saglasnost Vlade;
 - odlučuje o raspodjeli dobiti;
 - donosi investicione odluke;
 - usvaja izvještaj o poslovanju Javnog preduzeća i godišnji obračun;
 - donosi statut Javnog preduzeća i pravilnik o unutrašnjoj organizaciji Javnog preduzeća;
 - daje saglasnost na imenovanje rukovodilaca dijelova Javnog preduzeća;
 - vrši i druge poslove utvrđene statutom.

Član 18.

Direktora Javnog preduzeća imenuje i razrješava Upravni odbor Javnog preduzeća, na osnovi javnog konkursa, uz saglasnost Vlade.

Statutom Javnog preduzeća bliže će se urediti način izbora i razrješavanja direktora.

4. Međusobna prava i obaveze osnivača i Javnog preduzeća

Član 19.

Osnivač ima prava, obaveze i odgovornosti prema Javnom preduzeću, utvrđene ovom uredbom.

Član 20.

Javno preduzeće dužno je osigurati ostvarenje posebnog društvenog interesa u djelatnosti koju obavlja, u skladu sa zakonom i ekonomskim principima.

Član 21.

Javno preduzeće ima slijedeće obaveze, da:

- redovno i kontinuirano obavještava osnivača o radu elektroenergetskog sistema i podnosi godišnje izvještaje o njegovom funkcioniranju;
- podnosi izvještaje o poslovanju, problematici razvoja, odnosima sa rudnicima i isporučioacima značajnih repromaterijala, odnosima sa elektroenergetskim sistemima izvan Republike;
- redovno, a najmanje svakih šest mjeseci, obavještava o ekonomskoj problematici elektroprivrede i odnosima u primarnoj raspodjeli;
- izvršava Godišnji elektroenergetski bilans Republike;
- izvještava redovno, a najmanje dva puta godišnje, o problematici i stanju izgradnje i korišćenja elektroenergetskih objekata i zaštite okoline, te mjerama koje treba poduzeti;
- dostavlja elektroenergetski bilans i druge akte, na koje se daje odgovarajuća saglasnost, u utvrđenim rokovima.

Član 22.

Prava, obaveze i odgovornosti osnivača i Javnog preduzeća ostvaruju se i kroz rad Upravnog odbora, u skladu sa zakonom i Statutom Javnog preduzeća.

Član 23.

Organ koji zastupa osnivača u smislu ove uredbe je Ministarstvo energetike, rudarstva i industrije.

III - SREDSTVA JAVNOG PREDUZEĆA

Član 24.

Sredstva za osnivanje i rad Javnog preduzeća su sredstva elektroprivrednih preduzeća navedenih u članu 69. ove uredbe i Javnog preduzeća Elektroprivreda BiH, Sarajevo, iskazana u bilansima stanja na dan 31. decembra 1991. godine, i druga sredstva koja predstavljaju imovinu Javnog preduzeća.

Veličina udjela državnog kapitala u imovini elektroprivrednih preduzeća iz člana 69. ove uredbe utvrđuje se sačinjavanjem bilansa u skladu sa zakonom.

IV - ELEKTROENERGETSKI BILANS

Član 25.

Elektroenergetski bilans određuje vremenski definiranu moguću proizvodnju električne energije izvora po strukturi, na osnovi utvrđenih kriterija i metodologije, a u cilju podmirenja ukupnih potreba potrošnje električne energije.

Elektroenergetski bilansi su: godišnji, srednjoročni i dugoročni.

Član 26.

Godišnji elektroenergetski bilans Republike donosi Javno preduzeće najkasnije do 30. novembra tekuće godine za narednu godinu.

Član 27.

Ako Javno preduzeće ne donese Godišnji elektroenergetski bilans Republike do roka utvrđenog u članu 26. ove uredbe, taj bilans donijeće Ministarstvo energetike, rudarstva i industrije.

V - PLANIRANJE I RAZVOJ

Član 28.

Javno preduzeće donosi dugoročne, srednjoročne i godišnje planove rada i razvoja.

Dugoročni planovi razvoja usklađuju se sa planovima društveno-političke zajednice, kao i rudnika uglja u dijelu koji se odnosi na termoelektrane.

Član 29.

Radi finansiranja razvoja angažuju se sredstva u skladu sa usvojenim planovima Javnog preduzeća i sredstva obezbijedena na način koji utvrdi Skupština Republike.

Član 30.

Ugovorom o koncesiji regulišaće se sva pitanja, prava i obaveze korisnika koncesije i Javnog preduzeća.

Javno preduzeće dužno je uključiti korisnika koncesije u elektroenergetski sistem, pod tržišnim uslovima.

Član 31.

Javno preduzeće dužno je da u planiranju i obavljanju svoje djelatnosti čuva prirodne vrijednosti i osigurava potrebne uvjete za zaštitu okoline, spriječava uzroke i otklanja štetne posljedice koje ugrožavaju prirodne i radom stvorene vrijednosti.

VI - IZGRADNJA I ODRŽAVANJE ELEKTROENERGETSKIH OBJEKATA

1. Uvjeti za izgradnju, korišćenje i održavanje elektroenergetskih objekata

Član 32.

Objekti postrojenja i vodovi elektroenergetskog sistema i elektroenergetski objekti potrošača moraju se izgrađivati, koristiti i održavati u skladu sa zakonom i ne smiju svojim radom ugrožavati ljude i okolinu.

Član 33.

Izgradnja, korišćenje i održavanje elektroenergetskih objekata, osim priključaka, od općeg je interesa za Republiku.

Priključkom, u smislu ove uredbe, smatra se električni vod za jednog potrošača.

Član 34.

Vlasnici nekretnina na kojima se izgrađuje elektroenergetski objekat imaju pravo na naknadu štete nastale izgradnjom, korišćenjem i održavanjem elektroenergetskih objekata, u skladu sa zakonom.

Član 35.

Izgradnja elektroenergetskih objekata provodi se u skladu sa zakonom.

Rekonstrukcijom elektroenergetskih objekata ne smatraju se:

- zamjena strojeva i uređaja ako se ne mijenjaju snaga i napon;
 - zamjena vodiča nadzemnih vodova s vodičima istog presjeka ili za jedan red presjeka veći, ali je potrebno izraditi proračun statike stupova;
 - zamjena jednog ili više stupova, ako se zamjena obavlja istim tipom stupa;
 - zamjena energetskih kabela ako se ne mijenja naponska razina;
 - ugradnja uređaja u postojeće objekte kojima se ostvaruje upravljanje, signalizacija i zaštita.
- Radove koji se ne smatraju rekonstrukcijom, osim onih iz stava 2. ovog člana, utvrđuje Vlada, na prijedlog Ministarstva energetike, rudarstva i industrije.

Član 36.

Za izdavanje odobrenja za izgradnju objekata prijenosne i distributivne mreže, ako ove objekte ne gradi Javno preduzeće, investitor je dužan pribaviti saglasnost na investiciono-tehničku dokumentaciju, u skladu sa zakonom.

Član 37.

Javno preduzeće dužno je, na zahtjev investitora, u svoja osnovna sredstva preuzeti prijenosna i distributivna postrojenja koja služe za elektrifikaciju naselja, ako je za njih data saglas-

nost iz člana 36. ove uredbe i saglasnost za njihovo priključenje.

Postrojenje iz stava 1. ovog člana Javno preduzeće dužno je preuzeti u roku od tri mjeseca od dana podnošenja zahtjeva.

Član 38.

Objekte za proizvodnju i distribuciju električne energije pored Javnog preduzeća mogu graditi domaći i strani građani i građanska pravna lica.

Javno preduzeće preuzima električnu energiju koju proizvode lica iz stava 1. ovog člana u svoju prijenosnu ili distributivnu mrežu.

Odnos između Javnog preduzeća i lica iz stava 1. ovog člana uređuju se međusobnim ugovorom.

Član 39.

Radi održavanja elektroenergetskih objekata izgrađenih na nekretnini koja nema direktan pristup sa javnog puta, Javno preduzeće ima pravo prolaza preko zemljišta društvene svojine i zemljišta na kome postoji pravo svojine.

Pravo iz stava 1. ovog člana Javno preduzeće ostvaruje na osnovi rješenja koje, po njihovom zahtjevu, donosi nadležni opštinski organ.

Izuzetno od odredbe stava 2. ovog člana, Javno preduzeće, u cilju osiguranja uvjeta za redovno i nesmetano snabdijevanje potrošača električnom energijom, može, u hitnim slučajevima, koristiti se pravom prolaza do elektroenergetskih objekata i bez rješenja iz stava 2. ovog člana.

Javno preduzeće dužno je vlasnicima, odnosno korisnicima zemljišta iz st. 2. i 3. ovog člana, naknaditi štetu koju pričinu prolazom preko tog zemljišta.

Član 40.

Vlasnici, odnosno korisnici nekretnina koje se nalaze ispod, iznad ili pored elektroenergetskih objekata prijenosne ili distributivne mreže, ne smiju izvoditi radove koji ometaju prijenos ili distribuciju električne energije.

Član 41.

Zabranjeno je zasadijanje rastinja na zemljištu iznad, ispod ili pored elektroenergetskih vodova i postrojenja kojima se može ugroziti sigurnost tih vodova, odnosno postrojenja, ljudskih života i imovine.

Javnom preduzeću pripada pravo, da radi normalnog korišćenja izgrađenog elektroenergetskog objekta, održava trasu, kresanjem ili otklanjanjem rastinja.

Član 42.

Ako se u cilju održavanja elektroenergetskih objekata (dalekovoda, trafo-stanica i sl.) na zemljištu na kome je bila oborena i izvršena čista sječa (krčenje šuma), mora izvršiti kresanje ili sječa naknadno izraslih stabala, koja ugrožavaju elektroenergetske uređaje ili ometaju njihovo normalno korišćenje, nije potrebno pribavljanje nove dozvole za sječu (doznake).

Član 43.

Javno preduzeće plaća naknadu za korišćenje prostora na kojem su izgrađeni elektroenergetski objekti i naknadu za iskorišćenje obnovljivog i neobnovljenog prirodnog resursa, u skladu sa zakonom.

2. Elektroenergetska saglasnost

Član 44.

Potrošač može priključiti svoj objekat, uređaje ili trošila na osnovu elektroenergetske saglasnosti koju daje, na zahtjev potrošača, Javno preduzeće.

Za priključenje novih ili povećanje priključene snage postojećih trošila električne energije, potrošač plaća poseban jednokratni novčani iznos.

Blíže odredbe o elektroenergetskoj saglasnosti i plaćanju jednokratnog novčanog iznosa definišu se Općim uvjetima za isporuku električne energije.

VII - CIJENE ELEKTRIČNE ENERGIJE, DOBIT I RASPODJELA DOBITI

Član 45.

Cijene električne energije i datum njihovog stupanja na snagu u Republici, utvrđuje se na osnovu Pravilnika za obračunavanje cijena električne energije.

Pravilnik iz stava 1. ovog člana donosi Upravni odbor Javnog preduzeća, a na njega daje saglasnost Vlada.

Član 46.

U slučaju da se mjerama nadležnih organa Republike onemogućavaju ostvarivanje realne razine cijene električne energije, utvrđene na osnovi usvojenog sistema formiranja te cijene, osnivač osigurava Javnom preduzeću kompenzaciju neostvarenog prihoda, ukoliko Javno preduzeće nije doprinijelo neostvarenom prihodu.

Član 47.

Javno preduzeće formira dobit iz ostvarenog prihoda od prodaje električne energije, drugih prihoda koje ostvaruje vršenjem djelatnosti i po drugim osnovama, u skladu sa zakonom.

Dobit iz stava 1. ovog člana formira se nakon pokrivanja ukupnog prihoda: poslovnih rashoda, rashoda finansiranja, vanrednih i drugih rashoda i obaveza iz ostvarenog dohotka koji se podmiruju prije utvrđivanja dobiti, u skladu sa zakonom.

Član 48.

Javno preduzeće raspodjelu dobiti vrši u skladu sa ovom uredbom.

Dio dobiti, nakon izmirenja zakonskih obaveza, raspoređuje se za finansiranje razvoja.

Član 49.

Raspodjela dobiti i pokrivanje gubitka Javnog preduzeća bliže se regulira Statutom.

VII - ODNOSI SA POTROŠAČIMA ENERGIJE

1. Opći akti za reguliranje međusobnih odnosa

Član 50.

Odnosi sa potrošačima električne energije u skladu sa ovom uredbom bliže se reguliraju u slijedećim aktima:

- Pravilnik o obrazovanju cijena električne energije;
- Tarifni sistem za prodaju električne energije;
- Opći uvjeti za isporuku električne energije.

Na akte iz stava 1. ovog člana saglasnost daje Vlada na prijedlog Upravnog odbora Javnog preduzeća i isti se objavljuju u "Službenom listu RBiH".

Član 51.

Priključenja na elektroenergetska postrojenja bez saglasnosti Javnog preduzeća i neovlašteno preuzimanje električne energije, kao i prepravke električne instalacije ili mjernih uređaja potrošača na način kojim se onemogućava pravilna registracija potrošnje električne energije, zabranjeno je.

Neovlašten ulazak ili pristup elektroenergetskim objektima, postrojenjima, uređajima ili električnim vodovima koji su vidno označeni znacima zabrane ulaska, pristupa ili opasnosti, ometanje ili onemogućavanje ovlaštenih radnika u vršenju poslova elektroprivredne djelatnosti, zabranjeno je.

Štetu koju učini nedozvoljenim radnjama iz st. 1. i 2. ovog člana, počinitelj je dužan nadoknaditi Javnom preduzeću u skladu sa zakonom i Općim uvjetima za isporuku električne energije.

Član 52.

Ukoliko potrošač pretrpi štetu zbog nekvalitetnih isporuka i prekida u isporukama električne energije, koje se mogu pripisati u krivicu isporučioaca, kao i zbog odstupanja isporučioaca od odredbi Općih uvjeta za isporuku električne energije i izdate elektroenergetske saglasnosti, isporučilac će nadoknaditi štetu u skladu sa zakonom i Općim uvjetima za isporuku električne energije.

2. Ograničenje isporuka električne energije

Član 53.

Ako se zbog nepredviđenih okolnosti proizvodnja i nabavka električne energije smanji toliko da je ugrožena stabilnost rada elektroenergetskog sistema Republike, ograničit će se potrošnja električne energije na cijeloj teritoriji Republike.

Član 54.

Blíže odredbe o ograničenjima iz člana 53. ove uredbe, regulirat će se Pravilnikom o mjerama ograničenja isporuke električne energije i njihovom sprovođenju, koga donosi ministar energetike, rudarstva i industrije na prijedlog direktora Javnog preduzeća.

3. Obustava isporuka električne energije

Član 55.

Javno preduzeće može obustaviti isporuku električne energije potrošaču koji se ne pridržava Općih uvjeta za isporuku električne energije, ugovora ili izdate elektroenergetske saglasnosti, ili ne ispunjava propisane tehničke uvjete.

Član 56.

Isporuka električne energije ne može se obustaviti za objekte, postrojenja i uređaje čiji bi prekid rada doveo život i zdravlje živih bića u neposrednu opasnost, odnosno štetne posljedice za imovinu značajnih vrijednosti.

Član 57.

Obustava isporuke električne energije potrošaču vrši se na način i po postupku utvrđenom Općim uvjetima za isporuku električne energije.

IX - ŠTRAJK

Član 58.

Općim aktom, u skladu sa zakonom, odnosno kolektivnim ugovorom, Javno preduzeće utvrđuje poslove i zadatke koji se moraju izvršiti za vrijeme štrajka radi funkcioniranja energetskog sistema i osiguranja snabdijevanja potrošača električnom energijom.

Radnici koji izvršavaju poslove i zadatke iz stava 1. ovog člana, dužni su za vrijeme štrajka izvršavati utvrđene naloge.

Direktor je dužan, da u skladu s odlukom Upravnog odbora, rješenjem odredi radnike koji će raditi na izvršavanju određenih poslova.

Radniku koji ne izvrši rješenje iz stava 3. ovog člana prestaje radni odnos.

X - JAVNOST RADA

Član 59.

Rad Javnog preduzeća i njegovih organa javan je.

O radu i poslovanju Javnog preduzeća, javnost se upoznaje preko sredstava javnog informiranja i sredstava informiranja Javnog preduzeća.

Član 60.

Javno preduzeće putem sredstava javnog informiranja će kontinuirano vršiti edukaciju i obavješćavanje potrošača o načinu racionalnog korištenja električne energije, ograničenja isporuke, korekcijama cijene električne energije, kao i o svojem radu.

XI - NADZOR

Član 61.

Nadzor nad provođenjem ove uredbe provodi Ministarstvo energetike, rudarstva i industrije i drugi organi uprave, u skladu sa zakonom.

XII - KAZNE ODREDBE

Član 62.

Novčanom kaznom od 300.000 do 1.000.000 dinara kaznit će se za privredni prestup Javno preduzeće:

1. ako pravovremeno ne donese elektroenergetski bilans i ako ga ne provodi (član 27);

3 Na osnovu člana 23. Uredbe sa zakonskom snagom o primjeni Zakona o finansiranju opštih društvenih potreba ("Službeni list RBiH", broj 11/92), na prijedlog Vlade Repu-

blike Bosne i Hercegovine, Predsjedništvo Republike Bosne i Hercegovine, na sjednici održanoj 11. januara 1993. godine, donijelo je

ODLUKU

O ZADUŽIVANJU REPUBLIKE BOSNE I HERCEGOVINE KOD NARODNE BANKE BOSNE I HERCEGOVINE

I

Republika Bosna i Hercegovina (u daljem tekstu: Republika) zadužuje se kod Narodne banke Bosne i Hercegovine za iznos od 157.198.495.000 (slovima: stopešesetsedam milijardi stodevedesetosam miliona i četiristotine devet stopešeset hiljada dinara).

II

Sredstva iz tačke I ove odluke koristeće se za pokrivanje rashoda Budžeta Republike Bosne i Hercegovine, i to:

- za oktobar 1992.	51.958.120.000
- za novembar - decembar 1992.	105.240.375.000

III

Kredit iz tačke I ove odluke Republika će vratiti u periodu od deset godina u polugodišnjim anuitetima, s tim da rok otplate počinje 1. januara 1996. godine.

IV

Ovlašćuje se ministar finansija da zaključi ugovor sa Narodnom bankom Bosne i Hercegovine o zaduženju po ovoj odluci.

V

Ova odluka stupa na snagu danom objavljivanja u "Službenom listu RBiH".

PR broj 1398/93	Predsjednik
11. januara 1993. godine	Predsjedništva RBiH,
Sarajevo	Alija Izetbegović, s. r.

4

Na osnovu Amandmana LI tačka 5. stav 3. na Ustav Republike Bosne i Hercegovine, na prijedlog Vlade Republike Bosne i Hercegovine, Predsjedništvo Republike Bosne i Hercegovine, na sjednici od 11. januara 1993. godine, donijelo je

ODLUKU

O PRIHVATANJU ČLANSTVA REPUBLIKE BOSNE I HERCEGOVINE U MEĐUNARODNOM MONETARNOM FONDU

I

Republika Bosna i Hercegovina prihvata članstvo u Međunarodnom monetarnom fondu (u daljem tekstu: Fond) putem nasljeđivanja (sukcesije) članstva bivše Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije (u daljem tekstu: Jugoslavija) u Fond, uključujući i sudjelovanje u Odjeljenju specijalnih prava vučenja (SDK), a pod svim uslovima utvrđenim u Odluci Izvršnog odbora Fonda od 14. decembra 1992. godine.

II

Republika Bosna i Hercegovina prihvata udio u sredstvima i obavezama bivše Jugoslavije u Fondu, koji je Odlukom Izvršnog odbora Fonda od 1. decembra 1992. godine, određen za Republiku Bosnu i Hercegovinu sa 13,20%, s tim da se ovaj udio može izmijeniti u skladu sa tačkom 2. (B) te odluke.

III

Zadužuje se Ministarstvo finansija da u saradnji sa nadležnim republičkim organima pristupi izradi svih potrebnih propisa za sprovođenje ove odluke.

IV

O donošenju ove odluke Vlada Republike Bosne i Hercegovine će obavijestiti Fond.

V

Ova odluka stupa na snagu danom objavljivanja u "Službenom listu RBiH".

PR broj 1399/93
11. januara 1993. godine
Sarajevo

Predsjednik
Predsjedništva RBiH,
Alija Izetbegović, s. r.

5

Na osnovu člana 209. Zakona o premjeru i katastru nekretnina ("Službeni list SRBiH", br. 22/84, 12/87, 26/90 i 36/90) Vlada Republike Bosne i Hercegovine, donosi

UREDBU

O IZMJENAMA UREDBE O NAČINU ČUVANJA I KORIŠTENJA PODATAKA PREMJERA I KATASTRA NEKRETNOSTI

Član 1.

U Uredbi o načinu čuvanja i korištenja podataka premjera i katastra nekretnina ("Službeni list SRBiH", broj 12/85) u članu 12. stav 1. riječi "5.000 do 25.000" zamjenjuju se riječima "13.000 do 63.000".

U stavu 2. broj "5.000" zamjenjuje se brojem "13.000".

Član 2.

Ova uredba stupa na snagu danom objavljivanja u "Službenom listu RBiH".

V broj 1/93
5. januara 1993. godine
Sarajevo

Potpredsjednik
Vlade RBiH,
Hakija Turajlić, s. r.

6

Na osnovu tačke XIV Odluke o osnivanju javnog preduzeća o državnoj svojini za uvoz i izvoz ("Službeni list RBiH", broj 15/92), Vlada Republike Bosne i Hercegovine, donosi

RJEŠENJE

O IMENOVANJU UPRAVNOG ODBORA JAVNOG PREDUZEĆA U DRŽAVNOJ SVOJINI MAGNUM SCUTUM

Imenuje se Upravni odbor Javnog preduzeća u državnoj svojini MAGNUM SCUTUM, BH kompanija za uvoz i izvoz, u sastavu:

1. IVICA FILIPOVIĆ - predsjednik
2. VLADIMIR ŠAF - član
3. FARUK SMAILBEGOVIĆ - član
4. EMIR RAMOVIĆ - član
5. ASIM OMANIĆ - član
6. MOMČILO ČIPOVIĆ - član
7. ZORAN DOZET - član

Ovo rješenje objavi u "Službenom listu RBiH".

V broj 13/93
5. januara 1993. godine
Sarajevo

Potpredsjednik
Vlade RBiH,
dr Zlatko Lagumdžija, s. r.

7

Na osnovu člana 37. stav 5. Zakona o zaštiti civilnih žrtava rata - Prečišćeni tekst ("Službeni list SRBiH", br. 34/84, 41/87, 41/89 i 33/90), ministar rada i socijalne politike, izdaje

NAREDBU

O USKLADIVANJU MJESEČNIH NOVČANIH IZNOSA PRIMANJA CIVILNIH ŽRTAVA RATA OD 1. OKTOBRA 1992. GODINE

1. Mjesečni novčani iznosi civilne invalidnine, dodatka za njegu i pomoć drugog lica, dodatne novčane pomoći, dodatka za člana porodice nesposobnog za rad i dodatka za samohranost, kao i imovinski cenzus povećavaju se za 32,4% u odnosu

na isplate izvršene u septembru 1992. godine, i to počev od 1. oktobra 1992. godine i iznose:

1) Civilna invalidnina	
I grupa - 100% tjelesnog oštećenja za lica kojima je za osnovne životne potrebe potrebna njega i pomoć drugog lica	17.756,00 dinara
II grupa - 100% tjelesnog oštećenja	12.861,00 dinara
III grupa - 90% tjelesnog oštećenja	9.696,00 dinara
IV grupa - 30% tjelesnog oštećenja	7.193,00 dinara
V grupa - 70% tjelesnog oštećenja	5.125,00 dinara
VI grupa - 60% tjelesnog oštećenja	3.173,00 dinara
2) Dodatak za njegu i pomoć drugog lica	11.714,00 dinara
3) Dodatna novčana pomoć	4.165,00 dinara
4) Dodatak za člana porodice nesposobnog za rad	2.081,00 dinara
5) Dodatak za samohranost	2.081,00 dinara
6) Imovinski cenzus	3.069,00 dinara
2. Dodatna novčana pomoć iznosi 4.165,00 dinara ako mjesečni prihod po članu domaćinstva ne prelazi 3.069,00 dinara.	

3. Ova naredba stupi na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenom listu RBiH", a tač. 1. i 2. primjenjivaće se od 1. oktobra 1992. godine.

Broj 04/02-534-1/93

Za ministra

13. januara 1993. godine potpredsjednik Vlade RBiH,
Sarajevo dr Zlatko Lagumdžija, s. r.

Društveni fond za penzijsko i invalidsko osiguranje

Na osnovu člana 84. Statuta Društvenog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje Bosne i Hercegovine ("Službeni list SRBiH", broj 25/91), direktor Društvenog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje, izdaje

SAOPŠTENJE

O PRIVREMENIM KOEFICIJENTIMA ZA VALORIZACIJU LIČNIH DOHODAKA IZ RANIJIH GODINA PREMA PROSJEKU LIČNIH DOHODAKA U 1992. GODINI

I

Do objavljivanja statističkih podataka o kretanju ličnih dohodaka svih zaposlenih na teritoriji Republike Bosne i Hercegovine u 1992. godini, lični dohoci, odnosno osnovice osiguranja koji se uzimaju za utvrđivanje penzijskog osnova (u daljem tekstu: lični dohoci) iz 1966, 1967, 1968, 1969, 1970, 1971, 1972, 1973, 1974, 1975, 1976, 1977, 1978, 1979, 1980, 1981, 1982, 1983, 1984, 1985, 1986, 1987, 1988, 1989, 1990. i 1991. godine valorizuju se slijedećim koeficijentima:

Lični dohodak iz godine	Koeficijent valorizacije
1966.	1.143.625,192
1967.	1.026.896,552
1968.	934.127,980
1969.	814.551,422
1970.	664.139,162
1971.	544.225,146
1972.	471.202,532
1973.	399.624,262
1974.	313.678,217
1975.	256.989,990
1976.	225.742,875
1977.	194.487,983
1978.	159.387,711
1979.	135.684,345
1980.	111.268,869
1981.	82.401,771
1982.	63.621,603
1983.	49.448,725
1984.	35.195,953
1985.	20.153,213

1986.
1987.
1988.
1989.
1990.
1991.

10.058,092
5.099,804
1.870,086
115,426
22,014
13,075

II

Ovo saopštenje objaviće se u "Službenom listu RBiH".

Broj BD-01-10/93

13. januara 1993. godine

Direktor

Sarajevo

dipl. ecc. Luka Šifaković, s. r.

Narodna banka Bosne i Hercegovine

Na temelju člana 42., člana 76. tačka 4 i člana 83. Uredbe sa zakonskom snagom o Narodnoj banci Bosne i Hercegovine ("Službeni list RBiH", broj 1/93), guverner Narodne banke Bosne i Hercegovine, donosi

ODLUKU

O IZDAVANJU NOVČANIH BONOVA I TEMELJNIM OBILJEŽJIMA NOVČANIH BONOVA

1. Narodna banka Bosne i Hercegovine izdat će novčane bonove u apoenima od: 5000 i 10000 dinara, kao privremeno i dopunsko sredstvo plaćanja.

2. Novčani bonovi iz tačke 1. ove Odluke štampat će se na bijelom zaštićenom papiru u tehnici višebrojne ofset-štampe.

3. Novčani bonovi iz tačke 1. ove Odluke imat će dimenzije 110mm x 60 mm.

4. Izgled novčanih bonova iz tačke 1. ove Odluke je slijedeći:

Lice novčanih bonova

1) Zajednička obilježja na licu novčanih bonova

U lijevom gornjem kutu novčanih bonova, raspoređeni su jedan iznad drugog natpisi: "REPUBLIKA BOSNA I HERCEGOVINA" (latinicom) i "REPUBLIKA BOSNA I HERCEGOVINA" (ćirilicom).

Na desnoj strani su dvije simetrične geometrijske šare, u čijoj sredini je grb Republike Bosne i Hercegovine, a iznad grba nalaze se riječi "NOVČANI BON" (latinicom) i "NOVČANI BON" (ćirilicom).

Na lijevoj strani, uspravno na novčani bon je numeracija koja sadrži dva slova i osam cifara.

2) Novčani bon od 5000 dinara

U donjem dijelu desne strane novčanog bona su, jedna pored druge, riječi "pethiljada dinara" (latinicom) i "pethiljada dinara" (ćirilicom), a ispod tih riječi "pettisuća dinara" (latinicom) i "pettisuća dinara" (ćirilicom).

U donjem lijevom kutu nalazi se oznaka vrijednosti "5000".

3) Novčani bon od 10000 dinara

U donjem dijelu desne strane novčanog bona su, jedna pored druge, riječi: "desethiljada dinara" (latinicom) i "desethiljada dinara" (ćirilicom), a ispod njih su riječi: "desettisuća dinara" (latinicom) i "desettisuća dinara" (ćirilicom).

U donjem lijevom kutu nalazi se oznaka vrijednosti "10000".


Naličje novčanih bonova

1) Zajednička obilježja na naličju novčanih bonova

U desnom gornjem kutu novčanih bonova, raspoređeni su jedan iznad drugog natpisi "NARODNA BANKA BOSNE I HERCEGOVINE" (latinicom) i "NARODNA BANKA BOSNE I HERCEGOVINE" (ćirilicom).

Ispod tih natpisa, centralno raspoređeni u odnosu na njih, nalaze se riječi: "GUVERNER" (latinicom) i "GUVERNER" (ćirilicom). Ove dvije riječi radvojene su vodoravnom crtom. Ispod tih riječi je potpis Guvernera, S. Andrić, Narodna banka Bosne i Hercegovine.

Na lijevoj strani su dvije simetrične geometrijske šare, u čijoj gornjoj strani, iznad numeričke oznake, nalaze se riječi: "NOVČANI BON" (latinicom) i "NOVČANI BON" (ćirilicom).



Na donjoj desnoj strani novčanog bona je geometrijska šara, a iznad nje je datum: "25. januar-siječanj 1993".

Uspravno na novčanom bonu, na granici između bijele i obojene površine nalaze se riječi: "KRIVOTVORENJE SE KAŽNJAVA PO ZAKONU" (latinično) i "KRIVOTVORENJE SE KAŽNJAVA PO ZAKONU" (ćirilčno). Latinični i ćirilčni natpisi su razdvojeni vodoravnom crtom.

2) Novčani bon od 5000 dinara

Na lijevoj strani, u srednjem dijelu novčanog bona nalazi se oznaka vrijednosti "5000", a ispod oznake vrijednosti nalaze se, jedna pored druge riječi: "pethiljada dinara" (latinicom) i "pethiljada dinara" (ćirilicom), a ispod tih riječi "pettisuća dinara" (latinicom) i "pettisuća dinara (ćirilicom).

U desnom donjem kutu, preko šare, je oznaka vrijednosti "5000".

3) Novčani bon od 10000 dinara

Na lijevoj strani, u srednjem dijelu novčanog bona nalazi se oznaka vrijednosti "10000", a ispod oznake vrijednosti nalaze se, jedna pored druge riječi: "desethiljada dinara" (latinicom) i "desethiljada dinara" (ćirilicom), a ispod tih riječi "desettisuća dinara" (latinicom) i "desettisuća dinara" (ćirilicom).

U desnom donjem kutu, preko šare, je oznaka vrijednosti "10000".

5. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u "Službenom listu RBiH".

G broj 1/93

15. januar 1993. godine
Sarajevo

Viceguverner
dr Obrad Piljak, s. r.

Sarajevo

Na temelju člana 42, člana 76. tačka 4 i člana 83: Uredbe sa zakonskom snagom o Narodnoj banci Bosne i Hercegovine ("Službeni list RBiH", broj 1/93), guverner Narodne banke Bosne i Hercegovine, donosi

ODLUKU

O PUŠTANJU U OPTICAJ NOVČANIH BONOVA

1. Narodna banka Bosne i Hercegovine pustit će 25. januara 1993. godine u opticaj novčane bonove u apocima od 5000 i 10000 dinara s obilježjima utvrđenim Odlukom o izdavanju novčanih bonova i temeljnim obilježjima novčanih bonova, G broj: 1/93 od 15. januara 1993. godine.

2. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u "Službenom listu RBiH".

G broj 2/93

15. januar 1993. godine
Sarajevo

Viceguverner
dr Obrad Piljak, s. r.

SADRŽAJ

1	Uredba sa zakonskom snagom o Narodnoj banci Bosne i Hercegovine	1	7	Naredba o uskladjivanju mjesečnih novčanih iznosa primanja civilnih žrtava rata od 1. oktobra 1992. godine	14
2	Uredba sa zakonskom snagom o elektroprivredi	9		DRUŠTVENI FOND ZA PENZIJSKO I INVALIDSKO OSIGURANJE BOSNE I HERCEGOVINE	
3	Odluka o zaduživanju Republike Bosne i Hercegovine kod Narodne banke Bosne i Hercegovine	13		Saopštenje o privremenim koeficijentima za valorizaciju ličnih dohodaka iz ranijih godina prema prosjeku ličnih dohodaka u 1992. godini	15
4	Odluka o prihvatanju članstva Republike Bosne i Hercegovine u međunarodnom monetarnom fondu	14		NARODNA BANKA BOSNE I HERCEGOVINE	
5	Uredba o izmjenama uredbe o načinu čuvanja i korištenja podataka premjera i katastra nekretnina	14		Odluka o izdavanju novčanih bonova i temeljnim obilježjima novčanih bonova	15
	Rješenje o imenovanju Upravnog odbora Javnog preduzeća u državnoj svojini MAGNUM SCUTUM	14		Odluka o puštanju u opticaj novčanih bonova	16